

# Modimo o Batla go re Thusa

Tlhopha dithuto go ya ka se ngwana wa gago a se tlhokang le se a se kgatlhegelang.  
Tlotlang ka dithuto tseno lo le lelapa.

## DITHUTO TSE DI KA PRINTIWANG



### GO BALA LO LE LELAPA

**POLELO YA BAEBELE** Balang Polelo e e Tshwantshitsweng ya Baebele ya ga “Jakobe le Esau.” Go tswa foo kopa bana ba banye gore ba tsenye mebala mo setshwantshong. Tlotlang ka dipotso tse tharo tse di mo polelong eno.



### DIPOTSO

**GO RERA MO LEFATSHENG LOTLHE** Balang Tshenolo 14:6, 7. Dirisa ditshwantsho, mmapa le “Dintlha ka Bokhutshwane” tse di mo tshimologong ya tsebe ya [jw.org/tn](http://jw.org/tn) go dira metshameko e o ka e tshamekang le bana ba gago le go ba ruta ka dinaga tse dingwe.



### THUTO YA BIDIO

**DITSHWANTSHO TSA MO SEKWALELONG** Lebang bidio ya “Fenya Mokgerisi Kwantle ga go Lwa le Ene.” Go tswa foo, lo le lelapa tlotlang ka dipotso tse tharo tse di mo karolong ya thuto ya bidio.



### THUTO YA BAEBELE

**DIPOTSO TSA BAEBELE** Balang Jeremia 1:6-8. Go tswa foo lebang karolo ya “Dipotso Tse Gantsi di Bodiwang ka ga Basupi ba ga Jehofa” mo [jw.org/tn](http://jw.org/tn). Kopa bana ba gago gore ba tlhophe potso e go ka diregang gore batho ba madumedi a mangwe ba ba botse yone. Fa lo sena go bala karabo, thusa bana ba gago gore ba tlhalose gore ba ne ba tla araba jang potso eo ka mafoko a bone.